

## Put za Solun: Kohezija i Zapadni Balkan

Berlin, 12. mart 2003. godine

Kako se politi ka i ekonomska mapa Evrope prekraja za 2004. godinu, postoji sve ve i strah me u zemljama Zapadnog Balkana da e biti ostavljene na margini nove i integrisane Evrope. Postoji rizik da e, umjesto da sustignu ostatak kontinenta, zemlje Zapadnog Balkana još više zaostati, te e cilj integracije – i obe anje stabilnosti u regiji koju ona donosi – postati još udaljeniji.<sup>1</sup>

Ovaj dokument koji podliježe diskusiji predstavlja alternativni scenarij. Po etna ta ka za novi evropski pristup jeste refleksija na potrebe Zapadnog Balkana postavljene u radnom dokumentu Gr ke, koja predsjedava Evropskom Unijom, iz januaru 2003. godine:

“Kako se zemlje Zapadnog Balkana postepeno kre u od stabilizacije i rekonstrukcije ka pridruživanju i održivom razvoju, politika koja zagovara ekonomsku i socijalnu koheziju i na nacionalnom i na regionalnim nivoima postaje sve bitnija, posebno ako se uzme u obzir visoki stepen nezaposlenosti u ve ini ovih zemalja, kao i socijalna i regionalna dimenzija etni kih problema. Gr ka kao predsjedavaju a namjerava inicirati refleksiju na integriranje cilja *ekonomske i socijalne kohezije* u politiku EU prema regionu, te na na ine i sredstva, uklju uju i finansijska, koja e promovisati koheziju kroz *Proces stabilizacije i pridruživanja*.<sup>2</sup>”


Ovaj dokument analizira mogu e na ine i sredstva za takvu politiku.<sup>3</sup> On prepoznaje da se zemlje Zapadnog Balkana danas suo avaju sa veoma razli itim prijetnjama i mogu nostima

<sup>1</sup> Rizik je opisan u ESI dokumentu pod nazivom *Zapadni Balkan 2004. godine – pomo , kohezija i nove granice Evrope*, 3. novembar 2002. godine. Ovaj dokument je nastavak **Wilton Park konferencije održane u oktobru 2002. godine**, koju su podržali *Britansko ministarstvo vanjskih poslova i komonvelta* i *Vlada Norveške*. Dodatne aktivnost ESI-ja po etkom 2003. godine tako er je podržao *Institut za otvoreno društvo*.

<sup>2</sup> Gr ko ministarstvo vanjskih poslova, *Radni dokument: Prioriteti gr kog predsjedavanja za Zapadni Balkan*, [www.eu2003.gr/en/articles](http://www.eu2003.gr/en/articles).

<sup>3</sup> Ovaj dokument zasnovan je na brojnim prezentacijama ESI-ja koje su uslijedile nakon Wilton Park konferencije u oktobru 2002. godine koja je bila posve ena pitanju nove evropske politike prema Balkanu. U decembru 2002. godine direktor ESI-ja Gerald Knaus pozvan je da prezentira analize ESI-ja pred timom Evropske komisije za Zapadni Balkan na tematskoj konferenciji u Briselu, kao i pred

od onih koje su postojale prije samo tri godine. Dokument navodi da se instrumenti evropske politike još uvijek nisu dovoljno prilagodili da bi odgovorili na ove nove izazove. Postoji hitna potreba za novim strategijama koje bi promovirale strukturalne reforme širom regije, što je neophodno da bi se preokrenule više od dvije decenije ekonomskog pada. Evropska Unija, rade i kroz Evropsku Komisiju, treba da izgradi svoje kapacitete koji će donijeti ozbiljnu reformu kao što su smanjivanje troškova javne administracije, likvidiranje kompanija koje posluju sa gubitkom i iniciranje dodatne obuke radnika koji su ostavljeni na cijedilu nakon kolapsa starih industrijskih kompleksa širom regije.



Vijeće EU za Zapadni Balkan (COWEB) na poziv danskog predsjedavajućeg (Brisel). ESI je 1. februara 2003. godine prezentirao svoju analizu na tematskoj konferenciji održanoj u hotelu Dorint u Briselu kojom je predsjedavao bivši predsjednik Finske Martti Ahtisaari i predsjedavajući Institut za otvoreno društvo, George Soros. Tematska konferencija, kojoj su prisustvovali kreatori politike i stručnjaci širom Europe, uključujući i zamjenika premijera Makedonije i ministra finansija Crne Gore, bila je posvećena diskusiji o novembarskom izvještaju ESI-ja. ESI je također prezentirao ove ideje lanovima vlade BiH, Hrvatske i Srbije, kao i Uredu visokog predstavnika (Sarajevo) i UNMIK-u (Kosovo). Nakon ovoga je uslijedila još jedna ESI prezentacija COWEB-ju u Briselu na poziv grada predsjedavajućeg EU po etkom marta i prezentacije na regionalnim sastancima koje je 16. marta organizovalo Predsjedništvo Makedonije, te na javnim sastanjkima Komiteta za vanjske poslove, ljudska prava, zajedničku politiku za sigurnost i odbranu pri Evropskom parlamentu u Briselu 18. marta 2003. godine. ZA VIŠE INFORMACIJA O KAMPANJI 2004. GODINE MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE ESI Berlin, tel: 49 30 53214455 ili Gerald Knaus, mob: 00 49 173 6197797.

Kretanje ka evropskoj politici kohezije za Zapadni Balkan ne treba biti skup poduhvat. U 2006. godini Evropska Unija obeava da će potrošiti €1.432 milijarde da bi pomogla Bugarskoj i Rumuniji da se pripreme za pristupanje EU i da uhvate korak sa ostatkom kontinenta. Ovo odgovara 2.6 procenata kombiniranog BNP-a ove dvije zemlje. Trenutno Evropska Unija namjerava rasporediti ne više od €500 miliona ukupne pomoći i zemljama Zapadnog Balkana – što je ekvivalent od svega 1% njihovog BNP-a. Smanjivanje jaza između novih zemalja lanica, zemalja kandidata Bugarske i Rumunije i zemalja Zapadnog Balkana u procesu stabilizacije i pridruživanja ne bi zahtjevalo novo veće angažiranje sredstava EU preko onoga što je budžet već predviđao za CARDS program i sredstava koja su dostupna kao podrška za proces pred-pristupanja nakon priključenja 10 novih lanica u 2004. godini.

Pravi izazov je da se poveća i inak evropske pomoći i Zapadnom Balkanu tako što bi se uvelike nove strategije pomoći, zasnovane na lekcijama i tehnikama *Evropske politike razvoja regije*. Širom regije, javna administracija, koja je još duboko u autoritarnoj tradiciji politike razvoja “od vrha ka dolje”, mora naučiti nove tehnike davanja potpore razvoju u tržišnim uslovima. Njih treba ohrabrvati da mobiliziraju vlastita ograničena sredstva da bi podržavali razvoj. Oni moraju razviti moderan statistički sistem koji će voditi njihovu politiku, kao i izgraditi nove odnose između nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti. Evropska regionalna pomoć za razvoj je ustanovljena da se suoči i upravo sa ovim problemima. U toku proteklih decenija Evropska Komisija je radila sa ekonomski perifernim regijama Evropske Unije, a kasnije sa zemljama kandidatima za pristupanje, da bi im pomogla da se suoči sa ovim izazovima. Instrumenti i tehnike koje je razvila su direktno relevantni za Zapadni Balkan.

Centralni prijedlog ovog dokumenta je da na samitu u Solunu u junu 2003. godine Evropska Unija formalno inkorporira *koheziju* kao vodeći princip politike EU prema ovom regionu, šireći Proces stabilizacije i pridruživanja uključujući enjem dodatnih oblika pred-pristupajuće pomoći. Ovo bi poslalo snažan signal zemljama regije da im EU ozbiljno namjerava pomoći i da dostignu svoje evropsko odredište.

### **Primjena regionalne politike**

Obrazloženje za ovaku regionalnu politiku je da ekomska geografija i specifična historijska nasljedstva imaju znatan posljedice na modele razvoja, te da *strukturni uzroci* nerazvijenosti mogu odrediti sudbinu cijelih regija, bez obzira da li su to stari industrijski centri ili periferna ruralna područja. Uzveši u obzir prevlast takvih strukturalnih ekonomskih problema u Zapadnom Balkanu, iskustva dobivena provale enjem regionalne politike u drugim dijelovima Europe direktno su relevantna.

Regionalna politika (tako je *politika kohezije* ili *strukturna politika*) i institucije za njenu provale prvi put su razvijene unutar zemalja lanica EU na nacionalnim osnovama, a kasnije su postale centralni cilj politike za samu Evropsku Uniju. Historijski kontekst u kojem je došlo do koncenzusa o važnosti *nacionalnih* regionalnih politika bila je socijalna i ekomska kriza najstarijeg evropskog industrijskog društva, Velike Britanije.

U vrijeme nakon Velike depresije 1929-1932, postalo je jasno da su se neke regije u Velikoj Britaniji oporavile relativno brzo, dok druge nisu. One koje su najteže pogrešene bile su stare industrijske regije i sektori: izgradnja brodova u Clydesideu; industrija uglja, željeza, elika i teška industrija u sjeveroistočnoj Engleskoj; pamuk i inžinjering u Lancashireu; izvoz uglja,

željeza i elika u južnom Walesu.<sup>4</sup> Kao odgovor na ovo, Vlada Britanije postavila je *Kraljevsku komisiju o geografskoj distribuciji industrijske populacije* (Barlow Komisija) da pregleda problem i predloži odgovor javne politike.

Barlow Komisija je otkrila ono što je nazvala “strukturalnim efektom”: porast prosperitetnijih regija direktno je povezan sa njihovom povoljnijom industrijskom strukturom. No, u dijelovima pogotovo enim depresijom, industrije su propadale tako rapidno da su vukli lokalnu ekonomiju dolje sa sobom, tako da “bi bilo neophodno uložiti nadljudske napore samo da se ekonomija održi na istom mjestu.”<sup>5</sup> Postojale su snažne, objektivne sile koje su odvila ile nova preduze a i investicije od starih industrijskih centara, koja su esto bila izolirana od glavnih tržišnih centara, ostavljajući napuštene velike koncentracije ljudi i društvenog kapitala. Prilagoavanje ekonomije pod ovim uslovima podrazumijevalo je velike društvene troškove u formi visokog nivoa strukturalne nezaposlenosti. Kao što je Peter Hall napomenuo, “Barlow Komisija nije mogla pronaći dobar razlog zašto bi uzorci sila, ostavljeni sami sebi, trebali po eti raditi u drugom smjeru.”<sup>6</sup> Prepoznavanje strukturalnih uzroka regionalne nerazvijenosti postalo je intelektualna osnova za britansku poslijeratnu regionalnu politiku. Zaista, upravo je lanstvo Ujedinjenog Kraljevstva u Evropskoj zajednici u 1973. godini pokrenulo stvaranje *Evropskog fonda za regionalni razvoj* na evropskom nivou namjenski da bi se rješavali problemi regija u kojima je ekonomija u padu i stvorili preduslovi za nove i održive izvore ekonomskog rasta.

Evropska regionalna politika koja se pojavila tako er se zna ajno oslanjala na iskustva Francuske. U Francuskoj poslijeratnoj tradiciji, centralna institucija za planiranje (*Commissariat general au plan*), rade i kroz regionalnu mrežu, koordiniraju i regionalne agencije i vode i regionalne fondove za razvoj, dobila je zadatak da stvari poticaje za teritorijalnu redistribuciju zaposlenosti u proizvodnoj i uslužnoj djelatnosti, i potpori za stvaranje nepoljoprivrednih poslova u ruralnim područjima.

Princip izbalansiranog ekonomskog razvoja je star koliko i Evropska ekomska zajednica – koja je dio Rimskog sporazuma iz 1957. godine. Međutim, politika regionalnog razvoja dobila je visoki značaj tokom kasnih osamdesetih godina, sa ubrzanim razvojem jedinstvenog tržišta i monetarne integracije te reformi koje su provedene u Komisiji koju je predvodio Jacques Delors. Ključni cilj Delorove Komisije bio je da se ukinu preostale barijere zajedničkom evropskom tržištu i da se izvrše pripreme za zajedničku evropsku monetu.

Ipak, postojalo je prepoznavanje da prednosti podizanja barijera trgovine i provođenje monetarne stabilnosti mogu imati štetne efekte na ekonomski marginalne regije. U dobro poznatom izvještaju objavljenom 1987. godine ekonomist Tommaso Padua-Schioppa, danas član izvršnog odbora Evropske centralne banke, tvrdio je da liberalizacija tržišta može pogoršati postojeće regionalne nestabilnosti, tražeći i dodatne mјere koje bi promovisale prilagodbu slabijih regija. Danas se eksplicitno priznaje među onima koji rade sa regionalnom politikom u Evropskoj komisiji da “blizi ekomska integracija ne je neophodno značiti smanjivanje regionalnih nejednakosti i mogla bi, barem u po etku, dovesti do njihovog proširenja.”<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Peter Hall, *Urbano i regionalno planiranje*, 4. izd., str. 56.

<sup>5</sup> *Ibid.*, str. 60.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Tommaso Padoa-Schioppa, *Efikasnost, stabilnost i pravednost: strategija za evoluciju ekonomskog sistema Evropske zajednice*, Oxford University Press, London, 1987. godina.

Do kasnih osamdesetih godina, evropska regionalna politika ozvani ena je u formalnu opredjelenost za koheziju, koja je uklju ena u Maastricht sporazum iz 1991. godine kao jedan od centralnih stupova nove Evropske unije:

“Da bi se promovisao njen sveukupni harmonijski razvoj, Evropska zajednica e razviti i provoditi svoje akcije koje e voditi ja anju njene ekonomske i socijalne kohezije ... Evropska zajednica e imati za cilj smanjenje nejednakosti izme u nivoa razvoja raznih regija.” ( lan 158)

Ray Mac Sharry, bivši ministar finansija Irske, jedne od zemalja koje su najvidljivije imale korist od Evropske regionalne politike, napisao je da bez pravog balansa izme u efikasnosti (jedinstveno tržište), stabilnosti (monetarna unija) i solidarnosti (strukturalni i kohezionti fondovi), “zajednica e teško preživjeti socijalne tenzije koje e generirati uvo enje jedinstvenog tržišta i jedinstvene monete u tako kratkom vremenu.”<sup>8</sup>

Irska ostaje najbolja pri a o uspjehu u evropskoj politici kohezije. Kao što su Mac Sharry i bivši predsjednik Irske agencije za industrijski razvoj Padraig White napomenuli, “da je irska ekonomska historija završila 1986. godine, presuda o nacionalnom ekonomskom u inku nakon nezavisnosti bila bi zaista kriti na... Teško je izbjeg i zaklju ak da je irsko ekonomsko dostignu e najmanje impresivno u zapadnoj Evropi, možda i u cijeloj Evropi, u dvadesetom stolje u.”<sup>9</sup> Me utim, irski BNP porastao je sa dvije tre ine prosjeka EU kada joj se pridružila u sedamdesetim godinama na 118 procenata danas. Ovaj brzi razvoj je pokrenut dijelom naglim porastom stranih investicija, koje su pak “izvukle korist iz gotovo svake stavke rashoda transferima iz onoga što je u kasnim osamdesetim godinama postalo strukturalni i kohezionti fond EU.”<sup>10</sup> Na primjer, obuku irskih radnika za strane kompanije koje su investirale u zemlju pla ala je Irska agencija za razvoj, koja je vratila 75 posto tih troškova od Evropske komisije.<sup>11</sup> Kao što je Mac Sharry rekao, uloga Evropske unije u ovom procesu sustizanja bila je od klju ne važnosti. Veliki ekonomski skok države od 1989. godine bio je “poduprijet sa 17 milijardi funti koje su kao pomo ukupno primljene od EU od 1989. godine – od ega je više nego polovina došla iz strukturalnog i kohezionog fonda.”<sup>12</sup>

Uticaj “evropeizacije” tako er je izuzetno vidljiv u zemljama Mediterana. U Španiji, Gr koj i Portugalu, *per capita (po osobi)* BNP sko io je sa 68 procenata prosjeka EU na 79 procenata izme u 1989. i 1999. godine, kako su ove zemlje profitirale od kombinacije priklju ivanja ve em zajedni kom tržištu, fiskalne discipline svojstvene u kretanju ka monetarnoj uniji i velike injekcije strukturalne pomo i EU.

Marshall plan, ovjeren dramati nim uspjesima u pomaganju Evropi da se oporavi nakon Drugog svjetskog rata, esto se isti e kao najuspješniji primjer strukturalne ekonomske pomo i koja radi u službi dugoro ne stabilnosti i demokratizacije u bliskoj historiji. Sjedinje Amerike Države prebacile su sredstva u vrijednosti od 2 procenta BNP-a zemljama primaocima izme u 1948. i 1951. godine, kumulativno do 8 procenata. U usporedbi, kumulativni transfer iz strukturalnih i kohezionih fondova EU Španiji izme u 1986. i 1997.

<sup>8</sup> Ray Mac Sharry, Padraig White, *Stvaranje keltskog tigra – unutarnja pri a o irskom ekonomskom procvatu*, 2000. godina, str. 168.

<sup>9</sup> *Ibid.*, str. 40.

<sup>10</sup> *Ibid.*, str. 179.

<sup>11</sup> *Ibid.*, str. 181.

<sup>12</sup> *Ibid.*, str. 154.

godine došao je do 9.5 procenata njihovog BNP-a.<sup>13</sup> U slučaju Portugala i Grčke, nacionalne brojke su skakavice.

Međutim, Evropska unija bila je mnogo manje efikasna u utrživanju uticaja svojih politika za regionalni razvoj kao manifestacije *evropske blage moći* na ekonomski, socijalni i institucionalni razvoj Španije, Portugala i Grčke. Kako se Evropska unija povećava, alati integracije (zajedničko tržište, makro-ekonomska konvergencija i politika kohezije) bit će primijenjeni na još raznolikiju grupu zemalja.

Regionalna politika EU teži da poboljša dugoročni rast u inočestu zemalja primalaca tako što usmjeravaju pomoć na nabavku, sa većinom svoje intervencije fokusirane na infrastrukturu i usmjereno obrazovanje. Strukturalni fondovi namijenjeni su da stvore "sufekte i pozitivne nusprodukte kroz seriju koordiniranih mjerda bi se poboljšao ljudski kapital, postavila infrastruktura i promovirale proizvodne aktivnosti."<sup>14</sup> Oni moraju podsticati ulaganje, a ne potrošnju u datoru ekonomiji. Pretpostavlja se da grantovi EU mogu imati pozitivan uticaj samo ako se dodaju, a ne ako zamjene nacionalne troškove.

Da bi se osigurao pozitivan uticaj, EU je razvila određeni broj operativnih principa koji će voditi njihove intervencije, uključujući:

- **Dodatna sredstva:** fondovi EU se dodaju lokalno finansiranim javnim investicijama, da bi se izbjegla zamjena; oni se takođe oslanjaju na obavezno sufinansiranje od strane primaoca;
- **Planiranje razvoja:** svi projekti koje podržava EU moraju biti dio dugoročnih programa razvoja koje je izradila regija/država, tako da bi se povećali efekti preljevanja. Procedure EU zahtijevaju formulaciju hijerarhije dokumentacije za planiranje, što osigurava da je svaki specifični projekt napravljen upravo prema potrebama zajednice i šire ekonomske politike date zemlje;
- **Partnerstvo:** da bi osigurala da su najbolji interesi zemlje primaoca izraženi u programu, EU zahtjeva blisko partnerstvo između Evropske komisije i nacionalne i regionalne vlade, koje zajedno rade na dizajniranju, provedbi, nadgledanju i procjeni operativnih programa. Ovo odražava EU princip solidarnosti i direktno je doprinijelo ojačavanju regionalnih vlasti u nekoliko zemalja lanica.<sup>15</sup>

Ove strategije pomoći će trenutno šire van Evropske unije na zemlje kandidate. Kao što je Direkcija za regionalnu politiku naznačila u 2001. godini "prisustvo novih zemalja lanica sastavljenih gotovo u potpunosti od regija sa generalnom potrebom za potporom za ekonomski razvoj u inicijative neophodnim masivno refokusiranje napora da bi se postiglo značajno sustizanje tih regija unutar razumnog perioda."<sup>16</sup> Za 2006. godini, EU je odredila €9.7 milijardi za strukturalne akcije za nove lanice EU.

---

<sup>13</sup> Horst Reichenbach, *Implikacije politike kohezije na budžet Zajednice*, Jorgen Mortensen (ed.), *Poboljšavanje ekonomske i socijalne kohezije u Evropskoj zajednici*, CEPS, 1994. godina.

<sup>14</sup> Goybet i Bertoldi, 1994. godina, str. 229.

<sup>15</sup> Herve i Holtzmann, *Fiskalni transferi i ekonomska konvergencija u EU: analiza apsorpcije problema i procjena literature* (Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1998. godina), str. 32-3.

<sup>16</sup> Evropska komisija, Drugi izvještaj o ekonomskoj i socijalnoj koheziji, januar 2001. godina.

Pou no je uporediti ovo iskustvo sa na inom na koji su programi rekonstrukcije implementirani u Zapadnom Balkanu u prethodnim godinama, gdje su projekti rijetko ugra eni u vrste strategije razvoja. Kao rezultat toga, dobar dio pomo i slabo je usmjeren, a vlade recipijenti i dalje imaju manjak kapaciteta ili izvora da potpomognu razvoj privatnog sektora ili ak da održe javnu imovinu. Investicije kapitala ve oštro opadaju sa završetkom programa rekonstrukcije.

Principi i strategije razvijene u vezi sa evropskom politikom kohezije bili bi primjenjivi kod EU pomo i zemljama Zapadnog Balkana, kada se prilagode lokalnim uslovima. Uslovljavanje bi se moglo koristiti da se ohrabri fiskalna disciplina i jaka makroekonomска politika. Fondovi kohezije korišteni su da se osigura da zemlje lanice EU razviju programe ekonomске konvergencije u skladu sa Sporazumom iz Maastrichta.<sup>17</sup> U Zapadnom Balkanu ti fondovi mogli bi biti iskorišteni da ohrabre odgovornu ekonomsku politiku koja bi podržavala dugoro ni razvoj i strategije konvergencije. Uslovljavanje bi se tako er moglo koristiti da ohrabri mjere politike usmjerene ka poboljšavanju rezultata nabavke, na primjer smanjuju i pomo države bivšim preduze ima u društvenom vlasništvu i oja avaju i ograni enja budžeta prema kompanijama koje posluju sa gubitkom. Unutar odgovaraju eg finansijskog i institucionalnog okvira, opcije za promoviranje poboljšanog ekonomskog menadžmenta u regiji drasti no bi se pove ale.

### **Strukturalni problemi u Zapadnom Balkanu**

U ekonomskim, socijalnim i politi kim terminima, Zapadni Balkan je izrazito raznolika regija. Me utim, ozbiljni strukturalni problemi razvoja su zajedni ki regiji kao cjelini: vidljivo naslijedstvo pola stolje a (jugoslavenskog) socijalisti kog razvoja pra eno izgubljenom decenijom rata, sankcijama i raseljenosti stanovništva širom regije. Dva najvidljivija od ovih problema su veli ina deindustrializacije i stalni problem velike nerazvijenosti ruralnih podru ja.

Stalni proces deindustrializacije doveo je u mnogim podru jima do katastrofnog pada u zaposlenosti, koji još uvijek nije prikazan u zvani nim statistikama. Zemlje naslijednice bivše Jugoslavije dijele naslijedstvo industrijskih kompanija osnovanih u toku investicionog procvata sedamdesetih godina, kada je strani kapital bio slobodno dostupan. Stvaranje poslova u preduze ima u društvenom vlasništvu bila je osnovna socijalna politika socijalisti kog režima. U Bosni i Hercegovini, na primjer, nova industrijska zaposlenost stvarana je u nevjerovatnom nivou od 2500 radnih mesta mjese no u toku sedamdesetih godina. Geografsku raširenost industrije diktirali su prije socijalni nego ekonomski razlozi, a mnogo investicija pokazalo se ekonomski i tehni ki nedovoljnima. Industrijske kompanije koje su bile rezultat toga rijetko su bile u stanju da ostvare profit i ve su se vidno dekapitalizovale u toku osamdesetih godina.

Širom regije ove stare industrije rapidno propadaju. Velike kompanije optere ene dugovima, viškom radnika i zastarjelom tehnologijom pokazuju se nemogu im da budu privatizovane od strane kredibilnih investitora. Mnoge su ve zatvorile svoja vrata, druge održavaju proizvodnju samo tako što akumuliraju teške gubitke koji e završiti na javnom budžetu. Održivosti itave regije sada prijeti kolaps ovih kompanija. Deindustrializacija stvara masivne strukturalne probleme za ekonomiju, od neiskorištenih industrijskih kapaciteta do

<sup>17</sup> Horst Reichenbach, *Implikacije politike kohezije na budžet Evropske zajednice*, Jorgen Mortensen ed., *Poboljšavanje ekonomске i socijalne kohezije u Evropskoj zajednici*, CEPS, 1994. godina.

infrastrukture koja je preskupa za poslijeratnu zajednicu da je održava, radne snage kojih nedostaju sposobnosti koje zahtjeva novi privatni sektor i do cijelih gradova iji je ekonomski temelj nestao.

Jednako ozbiljan izazov jeste postojanje velikih nerazvijenih ruralnih područja. Ovo je rezultat decenija zanemarivanja privatne poljoprivrede i seoskih područja od strane socijalisti kog sistema. Kao što je jedan ekonomski historičar naznačio, u socijalisti koj Jugoslaviji "Produktivnost po aktivnom poljoprivrednom proizvodu u njoj se ustanovila iznad nivoa iz 1939. godine (osim privremeno) sve do 1963. godine. Od 1976. do 1978. godine radna produktivnost u poljoprivrednoj proizvodnji Jugoslavije bila je na nivou 10 procenata one iz Britanije, 16 procenata Francuske i negdje na istom nivou kao Pakistan. Veliki poljoprivredni sektor nikad se nije oslobođio svojih samoodrživih poljoprivrednih korijena."<sup>18</sup>

Danas, širom BiH, Makedonije, Kosova i dijelova Srbije kolaps industrijske zaposlenosti doveo je do povratka samoodrživoj poljoprivredi među onima koji su prisiljeni da istupe van zvanične ekonomije. Mali poljoprivredni proizvodi i rade na malim parcelama zemlje sa malo mehanizacije. Sa poljoprivrednim tehnikama koje su se neznatno promijenile za pedeset godina oni neproizvode dovoljno za tržiste, i samim tim nisu u mogućnosti načiniti investicije koje bi poboljšale produktivnost. Kapacitet poljoprivrednog sektora da podigne ova ruralna područja iz njihovog siromaštva je ograničen. Postoji potreba ne samo za investicijom u poljoprivredi, već za novim raznolikim strategijama ruralnog razvoja. Ipak za sada, neadekvatan transport i infrastruktura, te nizak nivo znanja i stručnosti među ruralnom populacijom znači da razvoj privatnog sektora u ovim područjima ostaje izuzetno slab. U nedostatku ruralnog razvoja, najbolja opcija dostupna ruralnom stanovništvu je masivna ekomska migracija.

Ovi dvostruki strukturalni problemi imaju velike posljedice za vlasti u regiji. Vlade su suočene sa neadekvatnom osnovom prihoda koja je potrebna da bi mogla održavati modernu administraciju u evropskom stilu. Jedan rezultat toga je da su dostupna sredstva koja trebaju osigurati bilo koji oblik socijalno sigurnosne mreže koja bi ublažila efekte gubitka zaposlenosti nevjerojatno neadekvatna.<sup>19</sup> Drugi rezultat je da je održavanje infrastrukture koja je izgrađena da zadovolji potrebe socijalističke industrije jednostavno preskupa za post-industrijske zajednice, što dovodi do ustaljene dekapitalizacije javne imovine. U okruženju neadekvatnih javnih resursa postoji tendencija da troškovi održavanja javne administracije apsorbiraju neproporcionalan dio budžeta, umanjujući i pružanje usluga vlasti i investicija. Ovo stvara zamku razvoja: to potkopava legitimnost i efikasnost javnih institucija (sa opasnim političkim posljedicama za nove i stari države) i obeshrabruje rast privatnog sektora. Postoji očitna potreba za drugačijim vrstama pomoći koje pomažu da se mobiliziraju domaći resursi, umjesto da se zamjenjuju troškovi domaćeg kapitala.

Ovo su upravo one vrste problema za koje je regionalna politika u Evropi razvijena da ih prevaziđe. Prepoznavanje da priroda većine osnovnih problema u Zapadnom Balkanu nije fundamentalno različita od onih u ostalom dijelu Europe otvara vrata mobiliziranju vrijednih lekcija i stručnosti iz šireg evropskog iskustva.

<sup>18</sup> Vidi: Michael Palairet, neobjavljeni manuskript, *Loše vještine jugoslavenske ruralne ekonomije, 1945-1990. godine*, str. 31. Palairet se takođe poziva na Veselinova, *Sumrak seljaštva*.

<sup>19</sup> U Bosni i Hercegovini, na primjer, na 420,000 ljudi registriranih kao nezaposleni u 2001. godini, isplaćeno svega 4,900 beneficija za nezaposlene u bilo kojem datom mjesecu.

## Pred-pristupanje bez pregovora

Donedavno je postojala oštra podjela u politici Evropske Unije prema evropskom kontinentu. S jedne strane, za kandidate pristupanju, postoji jasno artikulisana strategija da im se pomogne kroz proces pristupanja paralelno sa pregovorima o pristupanju. One primaju beneficije pred-pristupaju ih fonda koji se dodjeljuju iz specijalne budžetne linije EU (poglavlje 7 finansijskog okvira EU), i kojim rukovodi Direkcija za proširenje, zajedno sa progresivno većim angažmanom drugih direkcija i EU institucija.

S druge strane, postoji "šira Evropa", koja potпадa u istu kategoriju kao i ostatak svijeta u razvoju. Sa širom Evropom bavi se Direkcija za vanjske poslove i koristi fonde iz budžetne linije za vanjske akcije (poglavlje 4 finansijskog okvira EU).

Do kraja 2002. godine, ovaj sistem se inio potpuno binarnim u svojoj prirodi: zemlje Evrope su bile ili kandidati na putu za pristupanje, ili su pripadale široj Evropi. Zemljama Zapadnog Balkana ponuđena je politika obaveza da se, u odgovarajućem vremenu, moći i izrasti iz šire Evrope i postati kandidati za EU. Međutim, za većinu od njih, ovaj prospekt ostaje u dalekoj budućnosti.

U proteklim vremenima razlike između ova dva tabora postala je zamagljena. Turska je prerasla u status kandidata 1999. godine zajedno sa Rumunijom i Bugarskom. Postala je obaveza Direkcije za proširenje, ali je nastavila da prima evropsku pomoć iz budžetne linije za vanjske poslove. Na kraju 2002. godine na Samitu u Kopenhagenu donesena je odluka da se Turcima pruži dodatna pomoć iz budžeta za pred-pristupanje (poglavlje 7), iako pregovori o pristupanju tek trebaju početi. Sa Turcima se sada radi kao da je puni kandidat za EU, iako odluka o tome da li je ispunila uslove da se otvore pregovori neće biti donesena do kraja 2004. godine. O tome se ne raspravlja u izvještaju o koheziji EU iz 2001. godine, gdje se Zapadni Balkan ne spominje. Ukratko, Turska sada predstavlja novu kategoriju: **pred-pristupanje bez pregovora**.

Postoje snažni strategijski argumenti za Evropsku Uniju da tretira Tursku na ovaj način. To omogućava EU da se mnogo intenzivnije uključi u njene razvojne izazove, donose i nova finansijska sredstva i institucionalne alate u igru i ohrabrujući njen unutrašnji proces reforme, bez obavezivanja u ovom trenutku na neki specifični vremenski okvir za pristupanjem.

Postoje jednak snažni strategijski elementi za **proširenje ove nove kategorije na Zapadni Balkan: da se ove zemlje tretiraju kao pred-pristupajući kandidati bez obaveze da se otvore pregovori o lanstu dok se ne ustanovi da su one pogodne za to od strane Evropske Komisije na osnovu njihovih pojedinačnih zasluga.**

Napredak svake države kroz proces stabilizacije i pridruživanja a potom proces pristupanja utvrđuje se na osnovu pojedinačnih okolnosti i kapaciteta. U isto vrijeme, postoji jak interes EU da se obrati pažnja na strukturalne ekonomske probleme zajednice za regiju kao cjelinu, koji predstavljaju kontinuiranu prijetnju krhkotu politike i socijalnoj stabilnosti u regionu. U interesu je EU da upotrijebi sve svoje finansijske i institucionalne alate u borbu sa ovim izazovima što je prije moguće, kakav god da je napredak tih država u procesu stabilizacije i pridruživanja.

Širenje ove nove, posredne kategorije – status pred-pristupanja bez pregovora – na Zapadni Balkan riješilo bi izvestan broj tenzija koje su bitan dio trenutne EU strategije u regionu.

Prvo i najbitnije, to bi pomoglo da se sprije i dalje propadanje ove regije u odnosu na osnovne razvojne ciljeve evropske integracije. Zemlje Zapadnog Balkana teško da će postati kredibilni kandidati pristupanju osim ako ne uspiju riješiti svoje strukturalne ekonomske probleme. Omogućavajući im pristup pred-pristupajući pomoći dok su još uvijek u procesu stabilizacije i pridruživanja osiguralo bi trenutne poticaje za njih da razviju vlastite alate za regionalni razvoj, dok bi im osigurali tehniku i finansijsku pomoći da počnu rješavati svoje strukturalne ekonomske probleme.

Drugo, ovo bi pomoglo da se sprije i da sam proces pristupanja stvoriti nove linije podjele u regiji. Hrvatska je nedavno priložila svoj zahtjev za članstvo. Kada pregovori sa Hrvatskom počnu procjep između Hrvatske i njenih istih susjeda će se proširiti, stvarajući i dodatni pritisak u regiji. Međutim, ne razmatrati Hrvatski zahtjev zbog straha od njegovog uticaja na druge zemlje tako da nije opcija kredibilne politike, uzveši u obzir da se Evropska Komisija obavezala da će procjenjivati mogućnost članove na individualnim osnovama.

Zaista, EU treba biti zabrinuta da je njen trenutna strategija možda stvorila poticaje za druge zemlje u regionu da predaju svoje zahtjeve za članstvom što je prije moguće, da bi se izbjeglo propuštanje voza ka pristupanju što bi značilo ostanak u "široj Evropi" koja nudi malo perspektive. Takva žurba ka formalnom pristupanju dovela bi do rizika potkopavanja procesa stabilizacije i pridruživanja.

Treće, određivanje strukturalne pomoći prije formalnog procesa pristupanja pružilo bi veliki podstrek trenutnim naporima EU da ojača proces reforme i kapaciteta vlasti u regiji. Snaga metodologije pomoći koju je razvila Evropska Komisija kroz pred-pristupajuće fondove i regionalne politike je u njihovoj mogućnosti da isporuči **dividendu vlasti** – to jeste, da osigura pomoći na takav način da se izgrade poticaji i kapaciteti nacionalnih vlada da se provede regionalni razvoj i da se mobiliziraju domaća sredstva kroz princip sufinansiranja. Nedavni pregled apsorpcije kapaciteta i transfera naznačava "fundamentalni doprinos intervencije strukturalnog fonda da poboljša efektivnost i efikasnost javne administracije u Grcima".<sup>20</sup>

### **Solun i obećanje za koheziju**

Samit u Solunu koji je planiran za juni 2003. godine nudi stvarnu mogućnost da se redefinira priroda evropske uključenosti u Zapadni Balkan. Samit treba poslati snažan signal da obećanje "evropeizacije" za region neće izbljediti sa sljedećim valom proširenja.

Solun daje mogućnost EU da se obaveže na koheziju za Zapadni Balkan, počevši tako proces pokretanja novog skupa instrumenata i strategija kako bi se pomoglo da regija dostigne tačku gdje pristupanje EU postaje realna mogućnost. Uspjeh Samita u Solunu bi se mogao izmjeriti sa sljedećima tri pokazatelja:

---

<sup>20</sup> Yves Hervé, Robert Holzmann, *Fiskalni transferi i ekonomska konvergencija u EU: analiza apsorpcije problema i procjena literature* 1998. godina, str. 73. Isti pregled napominje da, sa tačke gledišta akademskih ekonomista, "konceptualni okvir za opsežnu procjenu pitanja o apsorpciji problema vezanih za fiskalne transfere na visokim nivoima uvelike nedostaje." (str. 11)

## **1. Obe anje da e se kohezija u initi eksplicitnim EU ciljem za Zapadni Balkan**

Kohezija nije cilj EU za širu Evropu ili ostatak svijeta, ve specifi ni aspekt integracije EU. Ona zahtjeva zna ajniju dodjelu sredstava i intenzivniju uklju enost evropskih institucija.

Zauzvrat, kohezija nudi EU bitno više utjecaja da provede stvarne promjene u regiji. To bi postavilo EU u mnogo snažniju poziciju da zahtjeva kredibilno obavezivanje drugim nosiocima politike EU: odgovornu fiskalnu politiku i otvoreno okruženje za trgovinu. Ve ina zemalja u regiji ve je do sada smanjila inflaciju. Neke zemlje ve koriste Euro kao službenu valutu ili su uveli valutne odbore. Širom regije bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini smanjuju barijere trgovine svake godine. Davanjem obe anja da e davati potporu koheziji na regionalnim osnovama, EU bi došla u snažnu poziciju i da zahtjeva zajedni ki napor Zapadnog Balkana u tom pravcu.

Ovo zna i proširivanje kategorije “pred-pristupanja bez pregovora” na Zapadni Balkan na sli an na in kao što je u injeno za Tursku. To zna i da e se EU ozbiljno obavezati da sprije i zemlje Zapadnog Balkana da padnu daleko ispod šire regije i pomo i im da dosegnu nivo razvoja gdje formalno pristupanje postaje stvarna mogu nost.

## **2. Opredjeljenje da e se na Zapadni Balkan primjenjivati lekcije iz politike kohezije u EU i zemljama kandidatima**

Da bi se bilo koji fondovi koristili efikasnije, neophodno bi bilo zapo eti primjenjivanje novih strategija pomo i, koriste i iskustva iz politike kohezije u drugim dijelovima Evrope o tome kako mobilizirati doma a sredstva, izgraditi kapacitet vlasti i ohrabriti stvaranje regionalnih politika razvoja. Možda bi bilo odgovaraju e da u Solunu Evropska Komisija razmotri kako lekcije iz kohezionih fondova mogu biti primjenjene na Zapadni Balkan, uklju uju i sufinsiranje, uslovljavanje, planiranje regionalnog razvoja i partnerstvo izme u Evropske Komisije i i nacionalnih i regionalnih vlada.

## **3. Opredjeljenje da se održe nivoi pomo i tako da se procjep izme u trenutnih zemalja kandidata kao što su Bugarska i Rumunija i zemalja Zapadnog Balkana dalje ne proširi.**

Ozbiljno se obavezati na koheziju u Zapadnom Balkanu više zna i razvoj novih strategija pomo i nego mobilizirje velikih novih finansijskih sredstava. Me utim, razlika u sredstvima koja su namijenjena da se potroše nakon 2004. godine u Rumuniji nasuprot Srbije i Bugarskoj nasuprot Makedonije postavlja o igledna pitanja o kredibilnosti uklju enosti Evrope u ovu regiju. Da bi napravila ozbiljnu obavezu o promoviranju kohezije na Zapadnom Balkanu, Evropska Unija mora stabilizirati svoje nivoe pomo i i postaviti ih unutar kredibilnih dugoro nih strategija.

Sume novca potrebne da se ovo postigne nisu tako visoke kao što bi se moglo prepostaviti. Trenutno, planirana pomo EU za Zapadni Balkan za 2006. godini iznosi €500 miliona, što je predstavlja svega 1% BNP-a. Pove avaju i ovu obavezu na 2 procenta regionalnog BNP-a i dalje bi bilo manje nego EU obaveza prema Bugarskoj i Rumuniji. To bi tako er bilo u skladu sa lekcijama o nacionalnom kapacitetu apsorpcije koje je Evropska komisija nau ila u proteklim decenijama.

Ovo bi uključivalo pomoć od oko €1 milijardu za 2006. godinu za Zapadni Balkan, suma koja je jednaka onome što je EU potrošila u regiji u proteklim godinama. Da bi se finansirala politika kohezije u periodu od 2004. do 2006. godine, Evropska unija bi mogla proširiti postojeći CARDS budžet sa pred-pristupajućim fondom, započevši i proces pomjerenja Zapadnog Balkana sa aproprijacije 4 (vanjske akcije) na aproprijaciju 7 (pomoć pred-pristupanja).